

2021 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA GIREIDI 10 THERO : TSHIVENDA FAL THEMO 1

THEMO 1 (45 Maquvha)	Vhege 1 27-29 Phando (3 Maquvha)	Vhege 2 01-05 Luhuhu (5 Maquvha)	Vhege 3 08-12 Luhuhu (5 Maquvha)	Vhege 4 15-19 Luhuhu (5 Maquvha)	Vhege 5 22-26 Luhuhu (5 Maquvha)	Vhege 6 01-05 Thafamuhwe (5 Maquvha)	Vhege 7 08-12 Thafamuhwe (5 Maquvha)	Vhege 8 15-19 Thafamuhwe (5 Maquvha)	Vhege 9 na 10 23-26; 29-31 Thafamuhwe (4+3=7 Maquvha)
THOHO DZA TSHITATAMENN DE TSHA PHOLISI		1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo milayo na kushumiselwe kwa luambo.	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshesela na u amba 2.U vhala na u talela 3.U hwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	NDOVHOLOLO
Thoho, khontseputi, vhukoni na zwa ndeme	U kuvhanganywa ha mushumo wa gireiodi 09 Vhagudi vha tola mishumo ya vhanwe vhagudi ngavho kha thesite ye vha hwala ya zwine vha vho zwi divha[Baseline test] Nyambedzano nga ha thesite ya u linga zwine vhagudi vha vho zwi divha Ivhagudi vha tlanganedzwa kha kilasi ntswa Nyambedzano nga ha zwi talusi zwa zwibveledzwa zwa litheretsha/ atikili ya gurannqa na atikili ya magazine	<u>1.U thetshesela na u amba</u> U thetshesela u itela u wana mafhungo, vhavhili vhavhili na nga kilasi yothe. kana U divhadza mugudi ngae a tshi shumisa vhu tanzi ho newaho kana u talela dokumenthari.	<u>1.U thetshesela na u amba</u> U thetshesela u itela u wana muhumbulo U nea muhumbulo wawe kha kilasi yothe(kha tshibveledzwa tsha litheretsha)	<u>1.U thetshesela na u amba</u> U thetshesela u itela u wana muhumbulo U nea muhumbulo wawe kha kilasi yothe(kha tshibveledzwa tsha litheretsha)	<u>1.U thetshesela na u amba</u> U nea mihumbulo yavho. Kha zwi gwada mugudi munwe na munwe u nea muhumbulo wawe wa tshinepe kana tshifanyiso zwi katelaho zwidombedzwa zwi songo dowealeho, tsumbo, tshifanyiso tsha fesheni tshi re na thathuu.	<u>1.U thetshesela na u amba</u> U nea mihumbulo yavho. Kha zwi gwada mugudi munwe na munwe u nea muhumbulo wawe wa tshinepe kana tshifanyiso zwi katelaho zwidombedzwa zwi songo dowealeho, tsumbo, tshifanyiso tsha fesheni tshi re na thathuu.	<u>1.U thetshesela na u amba</u> Tholokanyondivho ya u tou vhala hune vhaanewa vha tou amba, mufhindulano kana dirama u itela tholokanyondivho ya u thetshesela.	<u>1.U thetshesela na u amba</u> Tholokanyondivho ya u tou vhala hune vhaanewa vha tou amba, mufhindulano kana dirama u itela tholokanyondivho ya u thetshesela.	NDOVHOLOLO
		<u>2.U vhala na u talela</u> U vhala wo tou fombe Tshibveledzwa tsha mafhungo Manweledzo a sa kondi Mbuno na kuhumbulele kwawe U divhadza ha thandela ya u vhala yo tandavhuwaho	<u>2.U vhala na u talela</u> Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 1: U divhadzwa ha zwithu U sedza kha mbonalo nthihi yo topoliwaho U amba nga ha zwi diswaho ngayo. Tshibveledzwa tsha 2: U vhala wo tou fombe Udivha na u amba nga ha puloto Kha dirama/nganeapufhi/tshifanyiso tsha muhumbulo(medzhari)kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo.	<u>2.U vhala na u talela</u> Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 1: U divhadzwa ha zwithu U sedza kha mbonalo nthihi yo topoliwaho U amba nga ha zwi diswaho ngayo. Tshibveledzwa tsha 2: U vhala wo tou fombe Udivha na u amba nga ha puloto Kha dirama/nganeapufhi/tshifanyiso tsha muhumbulo(medzhari)kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo.	<u>2.U vhala na u talela</u> Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 1: U divhadzwa ha zwithu U sedza kha mbonalo nthihi yo topoliwaho U amba nga ha zwi diswaho ngayo. Tshibveledzwa tsha 2: U vhala wo tou fombe Udivha na u amba nga ha puloto Kha dirama/nganeapufhi/tshifanyiso tsha muhumbulo(medzhari)kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo.	<u>2.U vhala na u talela</u> <u>U vhala wo tou fombe</u> Tshibveledzwa tshi neaho muhumbulo/maime tsumbo, u bva kha magazine kana atikili ya gurannqa. U divha na u talutshedza maime a munwali. U talutshedza na u imelela maime awe/ kuvhonele kwawe. Tshibveledzwa itshi tshi nga yelana na thero kana tshifanyiso tsho shumiswaho kha u thetshesela kana tshinwe-vho.	<u>2.U vhala na u talela</u> <u>U vhala wo tou fombe</u> Tshibveledzwa tshi neaho muhumbulo/maime tsumbo, u bva kha magazine kana atikili ya gurannqa. U divha na u talutshedza maime a munwali. U talutshedza na u imelela maime awe/ kuvhonele kwawe. Tshibveledzwa itshi tshi nga yelana na thero kana tshifanyiso tsho shumiswaho kha u thetshesela kana tshinwe-vho.	<u>2. U vhala na u talela</u> <u>U vhala wo tou fombe</u> Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa tshi yelanaho na muzika, tsumbo, girafu,diagramu, zwinepe Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 3 U bveledza vhabvumbedzwa kha nganeapufhi/kana dirama/thikho dza vhurendi kha tshirendo Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 4 U saukanya mulaedza.	<u>2. U vhala na u talela</u> Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 3 U bveledza vhabvumbedzwa kha nganeapufhi/kana dirama/thikho dza vhurendi kha tshirendo Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 4 U saukanya mulaedza.

		<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U ñwala phara ya mafhungo u tshi dzhiela ntha kuvhumbelwe kwa mafhungo na thalutshedzo. U ñwala vhurifhi ha vhukonani u tshi ñea mafhungo</p> <p>U livhanywa kha: Maitele a u ñwala U pulana,u ita mveto-mveto, u dovholola,u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo(kha hu sedzwe 3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U ñwala phara ya khumbulelo/maane ea u fhindula zwe zwa senguluswa kha tshibveledzwa tsha u vhala,sa tshirendo, dayari kana vhurifhi</p> <p>U livhanywa kha: Maitele a u ñwala U pulana,u ita mveto-mveto, u dovholola,u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo(kha hu sedzwe 3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U ñwala phara ya khumbulelo/maane u fhindula zwe zwa senguluswa kha tshibveledzwa tsha u vhala,sa tshirendo, dayari kana vhurifhi</p> <p>U livhanywa kha: Maitele a u ñwala U pulana,u ita mveto-mveto, u dovholola,u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo(kha hu sedzwe 3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U dadza fomo u tshi itela mutatisano U ñwala vhurifhi kana mufhindulano U livhanya kha : Maitele a u ñwala U pulana,u ita mveto-mveto U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza. Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo. (kha hu sedzwe 3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U dadza fomo u tshi itela mutatisano U ñwala vhurifhi kana mufhindulano U livhanya kha : Maitele a u ñwala U pulana,u ita mveto-mveto U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza. Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo. (kha hu sedzwe 3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza</p> <p>U ñwala maanea a nganetshelo ane khao mugudi a ñwala nga ha zwe a vhuya a tangana nazwo.</p> <p>U livhanya kha : Maitele a u ñwala U pulana, u ita mveto-meto U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo. (kha hu sedzwe3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza U ñwala maanea a nganetshelo ane khao mugudi a ñwala nga ha zwe a vhuya a tangana nazwo.</p> <p>U livhanya kha : Maitele a u ñwala U pulana, u ita mveto-meto U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo. (kha hu sedzwe3.3.)</p>	<p>3.U ñwala na u nekedza U ñwala tzedzululo/riviyu ya luambo/muzika/video U ita phosita/burotsha/fulaya u itela bepha la muzika U livhanya kha: Maitele a u ñwala U pulana, u ita mveto-mveto U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakheaho na u nekedza. Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Kha hu sedzwe kha 3.3.)</p>	
		<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>Zwitatamennde/tshi vhumbeo tsha mafhungo(Nefhung o-liiti-tshiiwa)</p> <p>U shumisa tshifhinga tsha zwino.</p> <p>Divhaipfi: matheme a thekhiniki a re na vhushaka a zwibveledzwa zwa u vhala.</p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>U bvisela khagala nyanyuwo: madadzisi na mataluli(ndovhololo)</p> <p>Dzilafho la vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wavhudi wa u ñwala.</p> <p>Divhaipfi U vhumbeo madadzisi a (tsumbo, tavhanya na mataluli(tsumbo mulapfu, mutukana mulapfu Mbambedzo ya mataluli.</p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>U bvisela khagala nyanyuwo: madadzisi na mataluli(ndovhololo) Dzilafho la vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wavhudi wa u ñwala.</p> <p>Divhaipfi U vhumbeo madadzisi a (tsumbo, tavhanya na mataluli(tsumbo mulapfu, mutukana mulapfu Mbambedzo ya mataluli.</p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p><u>Luambo lwa u nyanyula,nyangaredzaho, siteriothaipfi, u vhona sia lithihi. Mafhungo a u vhiga ma mufhindulano. Divhaipfi: I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</u></p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p><u>Luambo lwa u nyanyula,nyangaredzaho, siteriothaipfi, u vhona sia lithihi. Mafhungo a u vhiga ma mufhindulano. Divhaipfi: I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</u></p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p><u>Mafhungo maambiwa na mafhungo maambelwa U itela u bveledza vhabveledzwa U linga zwiga zwa maipfi maambelwa(ndovhololo) Dzilafho la vhukhaki ha girama kha zwe vhaqudi vha ñwala. Divhaipfi: U todisisa thalutshedzo dza maipfi kha u vhala – Thalusamaipfi.</u></p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p><u>Mafhungo maambiwa na mafhungo maambelwa U itela u bveledza vhabveledzwa U linga zwiga zwa maipfi maambelwa(ndovhololo) Dzilafho la vhukhaki ha girama kha zwe vhaqudi vha ñwala. Divhaipfi: U todisisa thalutshedzo dza maipfi kha u vhala – Thalusamaipfi.</u></p>	<p>4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p><u>Ndovhololo ya maiti yo vangwa na u vhala na u ñwala u talutshedza thalutshedzo dza maiti mafhungoni. Dzilafho la vhukhaki ha girama kha zwe vhaqudi vha ñwala. Divhaipfi I yelanaho na muzika/midia sa zwine a vhonisa zwone kha zwibveledzwa zwa u vhala</u></p>	

Ndingothangeli			U dzhia notsi, mihumbulo, zwi sin a mushumo Ubthetshelesa u itela u wana mafhungo tsumbo ya repoto ya mafhungo	U dzhia sia, mbuno-kuhumbulele Luambo lwo dzumbamaho	U dzhia sia, mbuno-kuhumbulele Luambo lwo dzumbamaho	Tshivhumbeo tsha vhurifhi vhu si ha fomala/nyambedzano	Tshivhumbeo tsha vhurifhi vhu si ha fomala/nyambedzano	U ñwala(maane)	U ñwala(maane)	Zwibveledzwa zwa u vhonwa
Zwishumiswa (nga nnda ha bugupfarwa) u itela uri pfunzo l tshimbile zwavhuḍi			Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo
Mulingo/Ncingo	U linga hu si ha fomala: Mvusuludzo	U linga ndivho ine vha vha nayo	<ul style="list-style-type: none"> Mishumo ya u thetshelesa na u amba U vhala tholokanyondivho Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele 	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele	U ñwala maane a khumbulelwa kana phara Tsenguluso ya vhaanewa vha litharetsha	Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Vhurifhi/mufhindulano	<ul style="list-style-type: none"> Mishumo ya u thetshelesa na u amba U vhala tholokanyondivho Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele 	U vhala mishumo ya tholokanyondivho	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele	<ul style="list-style-type: none"> Mishumo ya u thetshelesa na u amba U vhala tholokanyondivho Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele Mishumo ya u vhonwa
	LTT(SBA) U linga ha fomala				Mushumo 1 Orala ya u thetshelesa (10)	Mushumo 2 U ñwala : Maane (50)				

2021 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA GIREIDI 10 THERO : TSHIVENDA FAL THEMO 2

TERM 2 (51 Maqūvha)	Vhege 1 13-16 Lambamai (4 Maqūvha)	Vhege 2 19-23 Lambamai (5 Maqūvha)	Vhege 3 28-30 Lambamai (3 Maqūvha)	Vhege 4 03-07 Shundunthule (5 Maqūvha)	Vhege 5 10-14 Shundunthule (5 Maqūvha)	Vhege 6 17-21 Shundunthule (5 Maqūvha)	Vhege 7 24-28 Shundunthule (5 Maqūvha)	Vhege 8 31 Shundunthule- 04 Fulwi (5 Maqūvha)	Vhege 9 07-11 Fulwi (5 Maqūvha)	Vhege 10 na 11 14-18; 21-25 Fulwi (4 Maqūvha)	
ṮHOHO DZA TSHITAMENN DE TSHA PHO̱LISI	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhalana na u talela 3. U ṅwala na u nekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo.	
Ṯhohe, khontseputi, vhukoni na zwa ndeme	1.U thetshelesa na u amba U thetshelesa luimbo/maipfi a luimbo. Nyambedzano nga ha masia.:Ri nga swika hani fhethu ho tiwaho.	1.U thetshelesa na u amba U thetshelesa luimbo/maipfi a luimbo. Nyambedzano nga ha masia.:Ri nga swika hani fhethu ho tiwaho.	1. U thetshelesa na u amba Tshipitshi tsho lugiselwaho (SBA Task 4) U nekedza notsi nga ha Tshipitshi tsho lugiselwaho.	1.U thetshelesa na u amba Tshipitshi tsho lugiselwaho (SBA Task 4) U nekedza notsi nga ha Tshipitshi tsho lugiselwaho.	1.U thetshelesa na u amba U amba, u thetshelesa na u nyanyuwa kha miswaswo. U vhalana tshipitshi tsho newaho kha kilasi/tshigwada	1.U thetshelesa na u amba Extension: u talela khungedzelo l shumisaho tseiso sa tshilalusi.	1.U thetshelesa na u amba Nyambedzano ya kilasi nga ha manwalwa a Literetsha	1.U thetshelesa na u amba Nyambedzano ya kilasi nga ha manwalwa a Literetsha	1.U thetshelesa na u amba Nyambedzano ya kilasi nga ha manwalwa a Literetsha	1.U thetshelesa na u amba Nyambedzano ya kilasi nga ha manwalwa a Literetsha	NDOVHOLOLO
	2.U vhalana na u Talela U vhalana wo tou fombe Tshibveledzwa tsha litheretsha. U vhalana wo tou fombe U talutshedza zwiwaha ho livhiswa kha u topola zwiwaha tsha litheretsha. U talutshedza ndeme yazwo. Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi livhanywaho na muzika, tsumbo. girafu, daigiramu na zwiwaha	2.U vhalana na u Talela U vhalana wo tou fombe Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 5 U vhalana wo tou fombe U talutshedza zwiwaha ho livhiswa kha u topola zwiwaha tsha litheretsha. Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 6 U saukanya mulaedza Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi livhanywaho na muzika, tsumbo. girafu, daigiramu na zwiwaha	2.U vhalana na u Talela U vhalana wo tou fombe: Tshibveledzwa tshi re na mafhungo, tsumbo Gurandda l ambaho nga mafhungo a kwamaho vhadzulapo. Sa thahalelo ya madi, u hwalwa ha mathukhwi. U tutuwedza u vhalana na u talela zwiko zwa mafhungo na gurandda. U sumbedza Literature Asainimenthe (Mushumo wa SBA wa 5)	2.U vhalana na u Talela U vhalana wo tou fombe U bvisela khagala ndivho na vhaanewa khathini na u vhambedza na u fhambanya U sumbedza Literature Asainimenthe (Mushumo wa SBA wa 5)	2.U vhalana na u Talela U vhalana lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tshi sumbedzaho kuvhona kwa zwithu vhukoni/maime sa tsumbo: khathuni ya zwa polotiki, khungedzelo na u vhaigwa hu nyanyulaho Khungedzelo ya zwifanyiso na maipfi l bvaho kha magazine/gurandda na thelevishini, U vhalana wo tou fombe. Tshibveledzwa tsha tseiso U tola zwishumiswa zwi shumiswaho kha tseiso	2.U vhalana na u Talela U vhalana wo tou fombe Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 7 Ndovhololo/manweledzo/ngudo dza u khunyeledza /tshibveledzwa tsha u engedzedza	2.U vhalana na u Talela U vhalana lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi sumbedzisaho kuvhona kwa zwithu, vhukoni/maime na kudzhiele kwa zwithu	2.U vhalana na u Talela U vhalana lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi sumbedzisaho kuvhona kwa zwithu, vhukoni/maime na kudzhiele kwa zwithu	2.U vhalana na u Talela U vhalana lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi sumbedzisaho kuvhona kwa zwithu, vhukoni/maime na kudzhiele kwa zwithu	2.U vhalana na u Talela U vhalana lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tsha u vhonwa tshi sumbedzisaho kuvhona kwa zwithu, vhukoni/maime na kudzhiele kwa zwithu	NDOVHOLOLO
	3. U ṅwala na u nekedza Tshibveledzwa tsha u vhonwa.tshi livhanywaho na muzika, tsumbo, girafu, daigiramu na tshinepe U ṅwala masia a fhethu hu takadzaho ha lushaka. Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala: u pulana, mvetamveto,	3. U ṅwala na u nekedza Tshibveledzwa tsha u vhonwa.tshi livhanywaho na muzika, tsumbo, girafu, daigiramu na tshinepe U ṅwala masia a fhethu hu takadzaho ha lushaka Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala: u pulana, mvetamveto,	3. U ṅwala na u nekedza Pharagirafu nga ha manwalwa, ngano kana meithi. Tsumbo: U ṅwala muanewa na nzulele na u kona u topola ndivho na masiandaitwa Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u vhalulula na u nekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiwaha tsha luambo (see 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza Pharagirafu nga ha bugu dzo randelwaho, folktale kana meithi tsumbo. U ṅwala muanewa na nzulele na u kona u topola ndivho na masiandaitwa Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiwaha tsha luambo (see 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza U ḡadza fomo: u ṅwala tshibveledzwa nyito l mangadzaho yo iteyaho.Redzhisitara, tshitaela na ipfi. Zwi livhiswa kha; Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Mufhindulano	3. U ṅwala na u nekedza U sika khungedzelo ine ya vha na thekheniki ya u fhuredzela, tshumbo. Themendelo dza mudivhi, ndavhelelo, U angaredza na zwiwaha Zwi livhiswa kha; Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiwaha tsha luambo (see 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza U sika khungedzelo ine ya vha na thekheniki ya u fhuredzela, tshumbo. Themendelo dza mudivhi,, ndavhelelo, U angaredza na zwiwaha Zwi livhiswa kha; Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza	3. U ṅwala na u nekedza Agenda ya mutangano wa vhadzulapo zwi tshi livhiswa kha tshibveledzwa tsha u vhalana Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza	3. U ṅwala na u nekedza U ṅwala maambiwa a mutangano Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza	3. U ṅwala na u nekedza U ṅwala maambiwa a mutangano Zwi livhiswa kha: Maitele a u ṅwala, mvetamveto, u khakhulula, u dovholola, u vhalulula na u nekedza	NDOVHOLOLO

	ndovhololo u khakhulula, u vhalulula na u nkedza Tshivhubeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo	ndovhololo u khakhulula, u vhalulula na u nkedza Tshivhubeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo								
	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Prepositions (NDOVHOLOLO) Tshivhumbeo, mila o na kushumisele kwa luambo - Thangeladzina Maṭaluli - mbambedzo ya maṭaluli - Divhaipfi I yenaho na maṭaluli - Divhaipfi I yenaho na vhalo. Maipfi sumbedzaho sia, tshikhala, ndinganye lo n.z.	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Prepositions (NDOVHOLOLO) Tshivhumbeo, mila o na kushumisele kwa luambo prepositions Maṭaluli mbambedzo ya maṭaluli - Divhaipfi I yenaho na vhalo. Maipfi sumbedzaho sia, tshikhala, ndinganye lo n.z.	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Maṭanganyi Zwiṭanganyi zwi lungedzanaho zwi sumbaho zwiitisi .tsumbo : (ngauri, honeha,) na tshifhinga 9 tsumbo: nga murahu ha, zwino-ha Thangeladzina	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Tshivhumbeo tsha pharagirafu- thoho: mutaldzi na zwi tikedzaaho Tshifhinga tsho fhelaho, luambo lwa fomaḷa	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Zwivhumbeo na milayo zwa luambo. Luambo lwo dzumbamaho na zwishumiswa zwi nyanyulaho tsumbo. U nwenwela, alliteration, dzilafho ḷa vkhakhi ha girama kha zwo nwalwaho nga vhagudi Luambo lwa matshimbidzele a muṭangano tsumbo. Agenda, mudzulatshidulo, maambiwa a muṭangano, zwi bvaho kha maambiwa a muṭangano	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Mapfanisi a kha nyimele-tsumbo dzi kha nḡowenḡowe ya u thetshesela kana tshibveledzwa tsha litheretsha Divhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhalo Luambo lwa khungedzelo	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Luambo lwo dzumbamaho zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswaho u kokodza dzangalelo na u fhuredzela tsumbo. U nwenwela, alliteresheni, u dovholola Zwiitisi , tshivhingi zwa masiandaitwa a vhuṭanganyi ho lunzhedzanaho na maṭanganyi. Luambo lwa khungedzelo Divhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhalo	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Luambo lwo dzumbamaho and zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswaho u kokodza dzangalelo na u fhuredzela tsumbo. U nwenwela, alliteresheni, u dovholola Zwiitisi , tshivhingi zwa masiandaitwa a vhuṭanganyi ho lunzhedzanaho na maṭanganyi. Luambo lwa khungedzelo Divhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhalo	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Luambo lwo dzumbamaho and zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswaho u kokodza dzangalelo na u fhuredzela tsumbo. U nwenwela, alliteresheni, u dovholola Zwiitisi , tshivhingi zwa masiandaitwa a vhuṭanganyi ho lunzhedzanaho na maṭanganyi. Luambo lwa khungedzelo Divhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhalo	NDOVHOLOLO
Ndingothangeli	Zwikili zwa u vhalo /zwiṭirathedzhi Ndivho ya nḡeapfufhi Divhaipfi I shumiseaho	Zwikili zwa luambo	Zwikili zwa u vhalo na u thetshesela. /zwiṭirathedzhi Divhaipfi I shumiseaho Ndivho ya thero /vhuanewa na zwitalusi zwa vhurendi	Pharagirafu I nwalwa hani. Divhaipfi I shumiseaho Ndivho ya bugu dzi teyaho u gudiwa	Knowledge of what critical language awareness is Maitele a AIDA a shuma ngo	Ndivho yauri muṭangano u tshimbidziswa hani Knowledge Divhaipfi I shumiseaho				
Zwishumiswa (nga nn»a ha bugupfarwa) u itela uri pfunzo I tshimbile zwavhuḍi	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo Bambiri ḷa mulingo wo fhiraho	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	Gaidi dza u vhalo Webisaiti dza pfunzo	
Mulingo/Ndingo	Bambiri ya u shumela ya litheretsha U linga hu si ha fomaḷa: Mvusuludzo	U linga ha luambo kha nyimele	Nyambedzano nga ha u dzhiela nzhele vhukuma luambo.	Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani	Knowledge of recipes, how assemble to instructions, procedure, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Nyito ya u thetshesela na u amba U vhalo tholokanyandivho Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (nyito kha nyimele) 	U vhalo tholokanyandivho	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (nyito kha nyimele)		

	(SBA) U linga ha foma _l a			TASK 4 Ora _l a: Tshipitshi tsho lugiselwaho (20)				TASK 5 Asainimenthe ya L _i theretsha: zwibveledzwa zwipfufhi (20) na Mbuziso pfufhi (15) 35 marks			TASK 6 Thesite : (35 Marks)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

2021 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA GIREIDI 10 THERO : TSHIVENDA FAL THEMO 3

TERM 3 (52 Maqūvha)	Vhege 1 13-16 Fulwana (5 Maqūvha)	Vhege 2 19-23 Fulwana (4 Maqūvha)	Vhege 3 26-30 Fulwana (5 Maqūvha)	Vhege 4 02-06 Thangule (4 Maqūvha)	Vhege 5 10- 13 Thangule (5 Maqūvha)	Vhege 6 16-20 Thangule (5 Maqūvha)	Vhege 7 23-27 Thangule (5 Maqūvha)	Vhege 8 30 Thangule - 3 Khubvumedzi (3 Maqūvha)	Vhege 9 6-10 Khubvumedzi (5 Maqūvha)	Vhege 10 and 11 13 -17; 20-23 Khubvumedzi (5 Maqūvha)
ṮHOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHO̱LISI	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhana na u talela 3.U ṅwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	NDOVHOLOLO	NDOVHOLOLO
	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U thetshelesa ḡirama ya radio, tshipitshi tsho rekhodiwaho/ nyedziselo/ u tamba nga u vhala. Ndugiselo ya Tshipitshi tsho lugiselwaho (SBA mushumo 7) U thetshelesa u itela u bvisa mihumbulo. I nwalwe nga u tevhkana	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> Ndungiselo ya tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho. (Mushumo wa (SBA 7) U thetshelesa u itela u bvisa mihumbulo; I nwalwe nga u tevhkana	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> Ndungiselo ya tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho. (Mushumo wa (SBA 7) U thetshelesa u itela u bvisa mihumbulo; I nwalwe nga u tevhkana	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo nga ha tshinepe kana tshifanyiso tshi re na vhuṭanzi hu so ngo dowealeho- tsumbo. Tshinepe tsha fesheni I re na dzithathue	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (u ḡilugisela mushumo 8))	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (u ḡilugisela mushumo 8)	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (u ḡilugisela mushumo 8)	<u>1.U thetshelesa na u amba</u> U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (zwi sumbedzwa kha mushumo 8)	NDOVHOLOLO	NDOVHOLOLO
Ṯhoho, khontseputi, vhukoni na zwa ndeme	<u>2. U vhala na u talela</u> U vhala u itela i nweledza Sedzulalani ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo. Tshibveledzwa tsha nyambedzano / disikhesivi tshine tsha linganyisa khani / nyambedzano nga ha u ima na kana u hanedza Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 8 U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza. Marangaphanda kha zwithu. Zwi livhiswa khau topola zwiṭalusi. U amba nga ha ndeme yazwo	<u>2. U vhala na u talela</u> U vhala u itela i nweledza Sedzulalani ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo. Tshibveledzwa tsha nyambedzano / disikhesivi tshine tsha linganyisa khani / nyambedzano nga ha u ima na kana u hanedza Tshibveledzwa tsha Litheretsha: U vhala wo tou fombe. U ḡivha na u amba nga ha puloto kha ḡirama/ nganea pfufhi; zwifanyiso zwa muhumbulo kha tshirendo na uri izwi zwi tshimbilelana hani na mafhungo	<u>2. U vhala na u talela</u> U vhala u itela u dzhielesa nzhele tsatsaladzo. Tshibveledzwa tshine tsha ṅea kuvhonele kwa ene muṅe/maime/ mahumbulelwa zwi bvaho kha tshishumiswa tsha litheretsha kana media. Tshibveledzwa tshi vhoṅalaho tshi sumbedzaho kuvhonele kwawe. Tsumbo: zwifanyiso, fiḡimu,khathuni, zwisumbedzi, khungedzelo nz Tshibveledzwa tsha litheretsha U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza. Tshibveledzwa tsha litheretsha u vhala wo tou fombe U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza.	<u>2. U vhala na u talela</u> U vhala u itela u dzhiela nzhele. Tshibveledzwa tshine tsha ṅea kuvhonele kwa ene muṅe/maime/ mahumbulelwa zwi bvaho kha tshishumiswa tsha litheretsha kana media. Tshibveledzwa tshi vhoṅalaho tshi sumbedzaho kuvhonele kwawe. Tsumbo: zwifanyiso, fiḡimu,khathuni, zwisumbedzi, khungedzelo nz Tshibveledzwa tsha litheretsha U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza. Tshibveledzwa tsha litheretsha u vhala wo tou fombe U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza.	<u>2 U vhala na u talela</u> U vhala wo tou fombe Ṯhoho yo tiwaho. U vhambedza rezhisitara,tshitaela na ipfi ḡi re na zwivhumbeo zwi fanaho, tsumbo. maleḡere Tshibveledzwa tsha Litheretsha U vhala wo tou fombe. Tshibveledzwa tsha litheretsha tsha 5 U isa phanḡa / na thero; U vhambedza na u fhambanya.		<u>2 U vhala na u talela</u> U vhala u itela i nweledza: khani I sa konḡi I tshi ima na kana u hanedza fhungo. Sedzulalani ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo. Tshibveledzwa tsha Litheretsha- U vhala wo tou fombe U ḡivha na u amba nga ha puloto, vhaanewa nz kha ḡirama,nganeapfufhi nauri zwi ṭumana hani kha zwiitei.; zwishumiswa zwi nyanyulaho zwa vhurendi	<u>2 U vhala na u talela</u> U vhala wo tou fombe Ṯhoho yo tiwaho (tholokanyaondivho U thathuvha mulaedza wa tshibveledzwa tsha thoholokanyandivho, inferentsi na u wedza Tshibveledzwa tsha Litheretsha- Creating character in a Larael, s/story or drama; zwishumiswa zwinanyulaho kha tshirendo. U vhala wo tou fombe: U sengulusa mulaedza wa tshibveledzwa tsha litheretsha	NDOVHOLOLO	NDOVHOLOLO

			Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza.	Tshibveledzwa tsha ḡitheretsha u vhala wo tou fombe U ḡivhadza mafhungo Hu sedziwa kha tshiṭalusi tshithihi U amba nga zwine tsha ḡisa/bveledza.						
	3. U ṅwala na u nekedza Nwalani pharagirafu ya u ṭaṭa ni tshi tikedza mihumbulo yaṅu nga mihumbulo yo dziaho Sikani manwalwa a mbuletshedzo Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, NDOVHOLOLO, u vhalulula na u ṅekedza,	3. U ṅwala na u nekedza Nwalani pharagirafu ya u ṭaṭa ni tshi tikedza mihumbulo yaṅu nga mihumbulo yo dziaho Sikani manwalwa a mbuletshedzo Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, NDOVHOLOLO, u vhalulula na u ṅekedza,	3. U ṅwala na u nekedza Ḋisikeleni khungedzelo-Sumbedzani zwiṭenwa zwa u vhonwa khayoy. Shumisani thekheniki yo leluwaho ya u fhuredzela Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza, Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo (vha lavhelese 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza Ṭatani ni tshi ima kana ni tshi hanedzana na zwo ṅekedzwaho Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza, Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo (vha lavhelese 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza U ṅwala pharagirafu ya mbuletshedzohu na vhuṭanzi vhu fushaho/vhuṭanzi ha muhumbulo Vhurifhi ha bisumusi/ tshiofisi: ṅwalani mbilahelo ni tikedze mbilahelo iyo Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza, Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo (vha lavhelese 3.3)		3. U ṅwala na u nekedza U ṅwala vhurifhi ha tshishaka Zwi livhiswa kha redzhisiṭara, tshitaela na ipfi. Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza, Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo (vha lavhelese 3.3)	3. U ṅwala na u nekedza Nwanani thambo ya (fomaḡa kana I si ya fomaḡa) Zwi livhiswa kha redzhisiṭara, tshitaela na ipfi. Zwi livhiswa kha maitele a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, NDOVHOLOLO, u vhalulula na u ṅekedza, Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwiṭalusi zwa luambo (vha lavhelese 3.3)	NDOVHOLOLO	NDOVHOLOLO
	4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Tshivhumbeo tsha pharagirafu Zwifhinga zwa maiti Ḋivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. Luambo lu shumiswaho kha u funza khathuni na kuitele kwa dibethi(4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Tshivhumbeo tsha pharagirafu Zwifhinga zwa maiti Ḋivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. Meta-language na kuitele kwa dibethi	4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Girama ya ndulamiso I bvaho kha zwo nwalwaho nga vhagudi Divhaipfi Luambo lu shumiswaho kha u funza khathuni sa., tsumbo. fureme, babulu dza tshipitshi Ḋivhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. Ḋivhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala	4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Luambo lwo dzumbamaho na zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswa u faredza u kunga vhaṭaleli na u luvhelela, tsumbo. ppanywa, alitheresheni na ndovholola, Ḋivhaipfi - Luambo lwa khungedzelo Ḋivhaipfi I yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala	4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Ndovhololo ya maṭanganyi. Nyangaredzo na siteriothaipfi Girama ya ndulamiso I bvaho kha zwo nwalwaho nga vhagudi na kushumele kwa zwibveledzwa zwa u nwala zwa vhusiki Ḋivhaipfi i livhanywaho na tshibveledzwa tsha u vhala.		4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo Verb tenses Ḋivhaipfi I livhanaho ha tshibveledzwa tsha u vhala. Luambo lu shumiswaho kha u funza khathuni na u bvisela khagala muhumbulo	4. Zwiivhumbeo na milayo zwa luambo pfufhifhadzo, u nwala zwiga, tsumbo. layout, fonto, bammiri, zwiṭenwa zwa u nakisa sa nyambedzano ya u vhonwa tsumbo, kha thambo ya fomaḡa ya zwifhinga zwa Divhaipfi I livhanywaho na tshibveledzwa tsha u vhala	NDOVHOLOLO	NDOVHOLOLO
Ndingothangeli	Ndivho ya u fhaṭa khanedzano na u I tikedza	Ndivho ya matshimbidzele a dibethi ndivho ya maitele a bibeithi	Ndivho ya zwinwe zwa u vhonwa kha zwibveledzwa zwo fhambanaho.	Zwipida zwa u vhonwa kha kha zwibveledzwa zwo fhambanaho Luambo lwo dzumbamaho	Zwitalusi zwa manwalwa o fhambanaho		Tshivhumbeo tsha u bvisela khagala muhumbulo	Garaṭa ya thambo		

Zwishumiswa (nga nn̄a ha bugupfarwa) u itela uri pfunzo l tshimbile zwavhuḁi	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo		
Mulingo/Ndingo	U linga hu si ha fomaḁa: Mvusuludzo		U vhala zwibveledzwa zwa tholokanyandivo	Zwitenwa zwa u nwala manweledzo	Zwibveledzwa zwa u vhone zwa litheretsha	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	U vhala zwibveledzwa zwa tholokanyandivho	Zwitenwa zwa u nwala manweledzo		
	(SBA) U linga ha fomaḁa			MUSHUMO 7 ORAḁA Tshipitshi tsho lugiselwaho (20)			MUSHUMO 8 U NWALA Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: Maipfi a 180-200 (30)			

2021 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA GIREIDI 10 THERO : TSHIVENḌA FAL THEMO 4

Term 4 (47 Maḍuvha)	Vhege 1 05-08 Tshimedzi (4 Maḍuvha)	Vhege 2 11-15 Tshimedzi (5 Maḍuvha)	Vhege 3 18-22 Tshimedzi (5 Maḍuvha)	Vhege 4 25-29 Tshimedzi (5 Maḍuvha)	Vhege 5 01-05 Lara (5 Maḍuvha)	Vhege 6 08-12 Lara (5 Maḍuvha)	Vhege 7 15-19 Lara (5 Maḍuvha)	Vhege 8 22-26 Lara (3 Maḍuvha)	19 Lara– 9 Nyendavhusiku
ṬHOHO DZA TSHITAMEN NDE TSHA PHOḲISI	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2.u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	1.U thetshelesa na u amba 2. u vhala na u talela 3.U ḥwala na u nekedza 4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo	Mushumo 9: MULINGO WA MAFHELONI A NWAHA Bambiri 1- 80 Bambiri 2- 70 Bambiri 3- 100 Bambiri 4 – 50 (Oral) Maraga-300
Ṭhoho, khontseputi, vhukoni na zwa ndeme	1 U thetshelesa na u amba U thetshelesa wo tou fombe zwo rekhodiwaho kana tshibveledzwa tsha u vhalwa tsha dzia sia na maitela a u dzhia sia	1 U thetshelesa na u amba U thetshelesa: ndowelo ya u dzhia notsi. U thetshelesa mbuno dza ndeme, tsumbo, anecdotes etc.	1 U thetshelesa na u amba Ndovhololo: kilasi I si ya fomala na nyambedzano ya tshigwada nga zwifhinga zwa ndugiselo ya mulingo	1 U thetshelesa na u amba Ndovhololo: kilasi I si ya fomala na nyambedzano ya tshigwada nga zwifhinga zwa ndugiselo ya mulingo	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	
	2 U vhala na u talela U vhala u itela u dzhielesa nzhele tsatsaladzo. u vhiga hu dzhiyaho sia. U vhala u itela Zwithu zwa u vhala zwa ndeme: Ndi nnyi ane a vhuwela u bva kha tshibveledzwa itshi? Ndi nnyi ane a tshinyalelwa kana u lozwa? Hani? Tshibveledzwa tsha Litheretsha- U vhala wo tou fombe U ḍivha na u amba nga ha puloto kha ḍirama/ngaḥea/ngaeapfufhi; tshifanyiso tsha muhumbulo (imedzhari) Zwitalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo	2 U vhala na u talela U vhala u itela u dzhielesa nzhele tsatsaladzo Tsumbo. U vhiga hu dzhiyaho sia U vhala u itela Zwithu zwa u vhala zwa ndeme: Ndi nnyi ane a vhuwela u bva kha tshibveledzwa itshi? Ndi nnyi ane a tshinyalelwa kana u lozwa? Hani? Tshibveledzwa tsha Litheretsha- U vhala wo tou fombe. U ḍivha na u amba nga ha puloto kha ḍirama/ngaḥea/ngaeapfufhi; tshifanyiso tsha muhumbulo (imedzhari) Zwitalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo	2 U vhala na u talela U vhala wo tou fombe nga ṭhoho dzo khetheyaho: thesite ya tholokanyondivho u vhambedza rezhisitara,tshitaela na ipfi. U vhambedza rezhisitara,tshitaela na ipfi Tshibveledzwa tsha Litheretsha- U vhala wo tou fombe U ḍivha na u amba nga ha puloto kha ḍirama/ngaḥea/ngaeapfufhi; tshifanyiso tsha muhumbulo (imedzhari) Zwitalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo	2 U vhala na u talela U vhala wo tou fombe nga ṭhoho dzo khetheyaho: thesite ya tholokanyondivho U vhambedza rezhisitara,tshitaela na ipfi Evaluate the message of a comprehension text Inference; evaluation appreciation Tshibveledzwa tsha Litheretsha- U vhala wo tou fombe U ḍivha na u amba nga ha puloto kha ḍirama/ngaḥea/ngaeapfufhi; tshifanyiso tsha muhumbulo (imedzhari) Zwitalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	
	3.U ḥwala na u nekedza U ḥwala vhurifhi hu yaho kha vho ramafhungo. Zwi livhiswa kha: maga a u ḥwala , u pulana, mvetamveto, u vhalulula na u khakulula na u nekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na	3.U ḥwala na u nekedza U ḥwala notsi dzi tshi vha mitaladzi yo fhelelaho U ḥwala Samari , - ndovhololo, tsumbo. mutaladzi wo fhelelaho, hu tshi shumiswa pfanywa na maipfi e na disikela Zwi livhiswa kha: maga a u ḥwala , u pulana,	3.U ḥwala na u nekedza U ḥwala notsi dzi tshi vha mitaladzi yo fhelelaho U ḥwala Samari Ndovhololo, Tsumbo. Mutaladzi wo fhelelaho, u shumiswa ha pfanwa na maipfi a iwe mune. maga a u ḥwala , u pulana, mvetamveto, u vhalulula na u khakulula na u nekedza	3.U ḥwala na u nekedza Vhurifhi ha u fhumbedza, u livhuwa na u sumbedza dakalo Ndovhololo ya zwinwe na zwinwe ho sedzwa mulingo wa mafheloni a nwa. Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	

	zwitalusi zwa luambo.(vha lavhelese 3.3)	mvemaveto, u vhalulula na u khakhulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo.(vha lavhelese 3.3)	tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo.(vha lavhelese 3.3)	zwa luambo.(vha lavhelese 3.3)					
	4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Maitiita na maitiitwa Thalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho Divhaipfi I livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Ndovhololo ya Maitiita na maitiitwa Mafhungo maambiwa na mafhungo maambelwa Remedial grammar from learners' writing Divhaipfi I livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Divhaipfi I livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4.Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Kuambele kwa vhulenda na mafurase o doweleaho a u livhuwa. Maitele o teaho a mvelele a u amba na vhathu. Ridzhisiṭa Divhaipfi I livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	
Ndingothangeli	Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomala	U dzhia notsi / u ṅwala manweledzo/ u ṅwala pharagirafu	U dzhia notsi/ u ṅwala manweledzo/ u ṅwala pharagirafu.	Tshivhumbeo tsha marifhi a fomala					
Zwishumiswa (nga nṅa ha bugupfarwa) u itela uri pfunzo I tshimbile zwavhuḍi	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webisaithi dza zwa pfunzo					
Mulingo/Ndingo	U linga hu si ha fomala: Mvusuludzo	Nyito dza u ṅwala dza manweledzo	Nyito dza u ṅwala dza manweledzo	Nyito dza u vhala tholokanyandivho Vhurifhi ha u ffululedza					
	SBA (Fomala)							TASK 9 Mulingo wa mafheloni a nwaha Bambiri 1- 80 Bambiri 2- 70 Bambiri 3- 100 Bambiri 4 – 50 (Oraḷa)	